

IZVJEŠTAJ O TRAJANJU PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

I - PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

1. Naziv i šifra zdravstvene ustanove	JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci 10014
2. Šifra doktora	01490

III - PODACI O LICU PRIVREMENO NESPOSOBNIM ZA RAD

5. Prezime i ime	KATIĆ NINO
6. JMB osiguranika	
7. Datum rođenja	19/01/1975
8. Adresa stana, mjesto, ulica i broj	Bulevar vojvode Ž.M.61 5 sprat BANJA LUKA
9. Broj kartona	10. Pol
984	M

IV - PODACI O TRAJANJU NESPOSOBNOSTI ZA RAD

11. Prvi dan privremene nesposobnosti	14/02/2022
15. Posljednji dan privremene nesposobnosti	
Za potpunu nesposobnost	od 01/03/2022 do 15/03/2022
Za skraćeno radno vrijeme od	od do
U bolnici	od do
Upućen na ljekarsku komisiju	NE

II - PODACI O UPLATIOCU DOPRINOSA

3. Naziv uplatioca doprinosa	"CENTRUM TRADE" d.o.o. Banja Luka
4. JIB uplatioca doprinosa	

13. PODACI O UZORKU PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

1.0. Bolest	1.1. Povreda van rada	1.2. Medicinsko ispitivanje
1.3. Njega oboljelog člana uže porodice - djeteta do 15 godina života	1.4. Njega oboljelog člana uže porodice - djeteta do 18 godina	1.5. Njega oboljelog člana uže porodice preko 15 godina života
1.6. Profesionalna bolest	1.7. Povreda na radu	1.8. Obavezna mjera izolacije kao kloconoše
1.9. Izolacija zbog pojave zarazne bolesti	2.0. Dobrovoljno davanje organa ili tkiva	2.1. Trudnoća i porođaj
14. Da li je bolest ili povredu prouzrokovalo treće lice		NE
15. Da li je recidiv		NE
16. Šifra spoljnog uzorka povrede		
DIJAGNOZA (ŠIFRA)		
POČETNA	KONAČNA	
S32		
17. Konačna dijagnoza na latinskom jeziku		

Mjesto BANJALUKA

Datum 18/03/2022

M.P.

Potpis lekara

specijalista opšte medicine Svjetlana Trifunović
(01490)

Napomena:

Izveštaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad popunjava se u tri primjerka od kojih jedan primjerak (original) ovlašćeni doktor porodične medicine daje osiguraniku Fonda radi ostvarivanja prava na naknadu plate, a druga dva primjerka (kopije) zadržava.

Izveštaj se popunjava po završetku privremene nesposobnosti za rad, odnosno po isteku svakog mjeseca - ako privremena nesposobnost traje duže vremena i izdaje se do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknadu neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranika Fonda zbog bolesti, povrede van rada, medicinskog ispitivanja, njega oboljelog člana uže porodice, sprovođenja propisane mjere obavezne izolacije kao kloconoše ili pojave zarazne bolesti u njegovoj okolini, dobrovoljnog davanja organa ili tkiva i trudnoće za prvih 30 dana privremene nesposobnosti za rad obezbjeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a po isteku 30 dana najduže do 12 mjeseci neprekidnog trajanja privremene nesposobnosti za rad naknadu neto plate obezbjeđuje Fond.